

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-2704/7

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 8

Mjesto i datum: Podgorica, 06. 11. 2015. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU**

**usluga
telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica
Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE.....	8
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU.....	12
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	13
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	14
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	15
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	16
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	17
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	18
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	24
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA.....	25
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	26
NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	28
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	32
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	36
SADRŽAJ PONUDE	41
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	42
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	43

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Lice/a za davanje informacija: Predrag Perutić
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C	Poštanski broj: 81000
Šedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02326710
Telefon: +382 20 406 771	Faks: +382 20 406 702
E-mail adresa: predrag.perutic@ekip.me	Internet stranica (web): www.ekip.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke

Predmetnom javnom nabavkom vrši se nabavka usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore. Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki za 2015. godinu i za istu su obezbijedena potrebna finansijska sredstva za prve dvije godine. Detaljan opis predmeta ove javne nabavke je dat u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

64200000-8 Telekomunikacijske usluge
50331000-4 Usluge popravki i održavanja telekomunikacijskih vodova
64220000-4 Telekomunikacijske usluge, osim telefonskih usluga i usluga prenosa podataka

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

da

za predmet nabavke u cjelini

Okvirni sporazum zaključuje se na period od **4 (četiri) godine**.

Ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma zaključuje se na period od **1 (jednu) godinu**.

Okvirni sporazum će se zaključiti sa više prvorangiranih ponuđača.

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- 1) predmet nabavke;
- 2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;
- 3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;
- 4) ukupna ponuđena cijena i ponuđene pojedinačne cijene za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma.

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- količina usluga koje su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;
- mjesto izvršavanja usluga koje su predmet nabavke;
- tehničke karakteristike predmeta nabavke koje su rezultat tehničko – tehnološkog unapređenja pružaoca usluga.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

- na osnovu pisanog zahtjeva naručioca ponuđaču da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu, u skladu sa uslovima predviđenim okvirnim sporazumom.

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi **80.000,00 €**.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma:

- kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om iznosi **20.000,00 €**.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtijeva se.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je tokom 4 (četiri) godine od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora su lokacije date u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom **14. 12. 2015. godine do 11:00 sati.**

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C, 81000 Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C, 81000 Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **14. 12. 2015. godine u 12:00 sati**, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C, 81000 Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 8 dana od dana prijema fakture.

Način plaćanja je: mjesečno, po dostavljenoj fakturi.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

Naručilac se bavi upravljanjem i kontrolom radio-frekvencijskog (u daljem tekstu: RF) spektra Države Crne Gore, njenim prirodnim resursom, a ovi poslovi su zakonom utvrđeni kao njegova nadležnost. Za navedene poslove neophodna je odgovarajuća oprema koja se, u zavisnosti od razvoja elektronskih komunikacija, periodično mora nadograđivati ili djelimično mijenjati, kao i međusobno povezivati. U vezi sa ovim, Naručilac je u svom Finansijskom planu i Planu javnih nabavki za 2015. godinu predvidio odgovarajuća sredstva za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore (u daljem tekstu: Sistem).

Kao što je Naručilac predložio u svom strateškom dokumentu - Elaboratu o daljem razvoju sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore u periodu od 2012. do 2016. godine (u daljem tekstu: Elaborat), potpuno realizovani Sistem bi se sastojao od fiksnih kontrolno-mjernih stanica, mobilnih kontrolno-mjernih stanica i monitoring RF senzora. Stvaranje tehničkih uslova za telekomunikaciono povezivanje, prevashodno fiksnih kontrolno-mjernih stanica i monitoring RF senzora, jedan je od neophodnih uslova za dalje unapređenje Sistema. Monitoring RF spektra, kao zakonsku obavezu Agencije, nije moguće efikasno i u potrebnom obimu izvesti bez povezivanja kontrolno-mjernih stanica i monitoring RF senzora u jedinstven sistem u cilju podrške daljinskom upravljanju kontrolno-mjernom opremom, koje dalje omogućava bolju organizaciju i povećanje efikasnosti u radu kadra određenog za poslove monitoringa.

Tehnološki momenat, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, omogućava ostvarivanje telekomunikacionog povezivanja na više različitih načina. Infrastruktura postojećih telekomunikacionih operatora u Crnoj Gori pruža adekvatne uslove za to. Svakako najrobusniji, najpouzdaniji i najskalabilniji način današnjice je umrežavanje na bazi IP protokola. U svrhu izrade ove tenderske dokumentacije koja definiše telekomunikaciono povezivanje pojedinih Naručiocu relevantnih mikrolokacija, Naručilac je prethodno analizirao i uzeo u obzir sljedeće:

- trenutni stepen implementacije Sistema i s tim u vezi potrebe za kapacitetom telekomunikacione veze,
- dosadašnje mogućnosti telekomunikacionog povezivanja objekata Sistema (kvalitet, raspoloživost i pouzdanost),
- odnos cijene i tehničkih karakteristika telekomunikacionih usluga,
- raspoloživost odgovarajućih telekomunikacionih usluga u Crnoj Gori,
- cijene koje se primjenjuju za servise prenosa podataka,
- složenost konfiguracije komunikacionih uređaja,
- mogućnost upravljivosti pristupom u smislu privremnog ili trajnog povezivanja, i
- nivo tehnološkog razvoja i mogućnosti telekomunikacionih mreža i servisa.

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1	Usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore	<p>Opšti zahtjevi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telekomunikaciono povezivanje kontrolno-mjernih stanica sistema za kontrolu i monitoring RF spektra Crne Gore treba da bude realizovano u vidu kompletnog tehničkog rješenja najnovije generacije. 2) Predloženo tehničko rješenje i način pružanja usluga treba da bude u potpunosti u skladu sa relevantnim ITU preporukama i ETSI standardima. 3) Način povezivanja stanica treba da bude tehnički optimalno koncipiran. 4) Tehničko rješenje treba da obuhvati: topologiju i organizaciju prenosne mreže, vrstu medijuma za prenos, opis hardverskih i softverskih elemenata, parametre kvaliteta (garantovani digitalni protok i raspoloživost), uključujući i mogućnosti naknadnog proširenja. <p>Specifični zahtjevi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ponuđač treba da ponudi međusobno telekomunikaciono povezivanje sljedećih objekata u Sistemu: <ol style="list-style-type: none"> a) Šedište Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Bulevar Džordža Vašingtona 56 - Kula C, Podgorica. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 26' 32,5" N i 19⁰ 14' 41,0" E. NAPOMENA: Do šedišta je realizovan fiber-optički privod. b) Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC) Dajbabska gora, Podgorica. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 25' 2,0''N i 19⁰ 14' 19,2''E. NAPOMENA: Do GKMC-a je realizovan fiber-optički privod. c) Regionalni kontrolno-mjerni centar (RKMC) Crni rt, Sutomore, Bar. 	komplet	1

		<p>Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 8' 27,0" N i 19⁰ 0' 37,5" E.</p> <p>d) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Crljenice, Pljevlja. Geografske koordinate (4DMS): 43⁰ 20' 39,5" N i 19⁰ 25' 0,8" E.</p> <p>e) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Bijela Crkva, Rožaje. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 52' 9,5" N i 20⁰ 11' 50,6" E.</p> <p>f) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Trojica, Kotor. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 24' 5,0" N i 18⁰ 45' 55,0" E.</p> <p>g) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Bijela Gora, Ulcinj. Geografske koordinate (4DMS): 41⁰ 56' 3,3" N i 19⁰ 12' 51,5" E. <i>NAPOMENA:</i> Ponudač je dužan da predmetne usluge na ovoj lokaciji otpočne pružati najkasnije u roku od 30 dana od dana kada Naručilac pisanim putem zatraži njihovo aktiviranje.</p> <p>h) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Krimovica, Budva. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 17' 4,1''N i 18⁰ 45' 52,8''E. <i>NAPOMENA:</i> Ponudač je dužan da predmetne usluge na ovoj lokaciji otpočne pružati najkasnije u roku od 30 dana od dana kada Naručilac pisanim putem zatraži njihovo aktiviranje.</p> <p>i) Daljinski upravljana kontrolno- mjerna stanica (DUKMS) Trebjesa, Nikšić. Geografske koordinate (4DMS): 42⁰ 46' 7,9''N i 18⁰ 57' 34,8''E. <i>NAPOMENA:</i> Ponudač je dužan da predmetne usluge na ovoj lokaciji otpočne pružati najkasnije u roku od 30 dana od</p>	
--	--	--	--

		<p>dana kada Naručilac pisanim putem zatraži njihovo aktiviranje.</p> <p>2) Potrebno je obezbijediti da se iz bilo kojeg objekta u Sistemu može pristupiti bilo kojoj od ostalih navedenih lokacija.</p> <p>3) Za pristup svakoj lokaciji ponaosob potrebno je ispuniti sljedeće zahtjeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zahtijevani kapacitet veze: minimalno 8 Mb/s u direktnom (downlink) i 8 Mb/s u povratnom (uplink) smjeru; b) zahtijevana raspoloživost veze: stalna veza sa pouzdanošću većom od 99%; c) ograničenja vezana za protokole: bez ograničenja; d) opseg IP adresa: privatne (RFC 1918) fiksne IP adrese u opsegu 172.18.50.1 – 172.18.50.255. <p>4) Ponuđač je dužan da obezbijedi tehničku podršku za predmetne usluge po principu 24 ure dnevno – 7 dana nedeljno – 365 dana godišnje. S tim u vezi, ponuđač je dužan da u ponudi imenuje odgovornu kontakt osobu.</p>	
--	--	---	--

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102-2704/4
Mjesto i datum: Podgorica, 06. 11. 2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Zoran Sekulić, izvršni direktor, kao ovlašćeno lice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, daje

I z j a v u

da će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Planu javnih nabavki broj 0102-430/6 od 22. 10. 2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca
Zoran Sekulić

s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102-2704/6
Mjesto i datum: Podgorica, 06. 11. 2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0102-430/6 od 22. 10. 2015. godine za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Predrag Perutić	_____
	<i>s.r.</i>
Dragan Krušić	_____
	<i>s.r.</i>
Snežana Spasojević	_____
	<i>s.r.</i>

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova je 100.

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema sljedećoj formuli:

Broj bodova = (najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena) x 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR-a.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

_____ (naziv ponuđača)

podnosi

Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102-2704/7 od 06. 11. 2015. godine
za nabavku**

**usluga
telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica
Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore**

ZA

Predmet nabavke u cjelosti.

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabele „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	Usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore	U skladu sa opštim i specifičnim zahtjevima iz poglavlja „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.	komplet	1				
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,
PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača _____ (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 0102-2704/7 od 06. 11. 2015. godine za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdat od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- dokaz nadležnog organa izdat na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Broj: 0102 – 2704/xx

Mjesto i datum: Podgorica, xx. xx. 2015. godine

OKVIRNI SPORAZUM

Zaključen u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102 – 2704/7 od 06. 11. 2015 godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija), između:

Naručioca:

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C, PIB: 02326710, Broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Zoran Sekulić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča:

1. _____ sa sedištem u _____, ulica _____,
Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga
zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac);

2. _____ sa sedištem u _____, ulica _____,
Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga
zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac);

3. _____ sa sedištem u _____, ulica _____,
Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga
zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac).

Predmet okvirnog sporazuma

Član 1

Predmet okvirnog sporazuma je pružanje usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj ____ od __. __. 2015. godine i prema ponudama odabranog/ih Ponudāča/ā. Okvirni sporazum ne utvrđuje sve uslove za sklapanje budućeg Ugovora koji će se sklopiti sa odabranim ponudāčem.

Trajanje okvirnog sporazuma

Član 2

Okvirni sporazum se sklapa na period od 4 (četiri) godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma.

Predmet nabavke

Član 3

Predmet nabavke na osnovu ovog okvirnog sporazuma je pružanje usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, u skladu sa specifikacijom Naručioca navedenom u dokumentaciji za javno nadmetanje i sprovedenog postupka javne nabavke, ponudama/om odabranih/og Ponuđača/â i uslovima utvrđenim ovim Okvirnim sporazumom.

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke

Član 4

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za navedeni period važenja okvirnog sporazuma iznosi 80.000,00 EUR-a sa PDV-om.

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma

Član 5

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene ovog okvirnog sporazuma iznosi 20.000,00 EUR-a sa PDV-om.

Ukupna količina roba, usluga ili obim radova za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma

Član 6

Obim i način pružanja usluga u potpunosti će se vršiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i navedenom specifikacijom. Tenderska dokumentacija i ponude ponuđača sa kojima je potpisan ovaj okvirni sporazum čine sastavni dio ovog sporazuma.

Mjesto izvršavanja usluga u periodu primjene ovog okvirnog sporazuma

Član 7

Mjesta izvršavanja usluga predstavljaju objekti na mikrolokacijama navedenim u Tenderskoj dokumentaciji u Poglavlju - Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke.

Uslovi i način plaćanja

Član 8

Plaćanje se vrši u jednakim mjesečnim iznosima nakon dostavljene fakture u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Član 9

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom prvorangirani ponuđač je prije potpisivanja ugovora dužan dostaviti bezuslovnu na prvi poziv naplativu garanciju banke u iznosu od 5% od ponuđene cijene za pružanje usluga.

Način zaključivanja prvog ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma

Član 10

Tenderskom dokumentacijom u potpunosti je definisan obim i način pružanja navedene usluge pa će prvi ugovor biti potpisan sa prvorangiranim ponuđačem u skladu sa ponudom dostavljenom prije potpisivanja ovog okvirnog sporazuma. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne može izvršiti usluge na način kako je to predviđeno Tenderskom dokumentacijom, Naručilac može angažovati narednog rangiranog ponuđača na listi sa kojim je potpisan ovaj okvirni sporazum.

Prava i obaveze Ponuđača i Naručioca biće detaljnije definisane predmetnim sporazumom.

Način zaključivanja ugovora u drugoj i narednim godinama primjene okvirnog sporazuma

Član 11

Naručilac će u drugoj i narednim godinama primjene ovog okvirnog sporazuma pozvati ponuđače sa kojima je potpisan ovaj sporazum da dostave inovirane ponude u skladu sa Zakonom.

Period na koji se zaključuje ugovor o javnoj nabavci

Član 12

Ugovor o predmetnoj javnoj nabavci zaključuje se na period od godinu dana.

Prestanak važenja okvirnog sporazuma

Član 13

Od okvirnog sporazuma može se odustati pisanim obavještenjem jedne strane potpisnice okvirnog sporazuma, koje će biti dostavljeno poštom preporučeno ili neposrednom dostavom drugoj strani potpisnici predmetnog okvirnog sporazuma.

Ponuđač može odustati od okvirnog sporazuma kada ocijeni da pod uslovima utvrđenim okvirnim sporazumom više ne može pružati predmetne usluge. U tom slučaju sklopljeni ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma ostaje na snazi do isteka vremenskog važenja.

Naručilac može odustati od sklopljenog okvirnog sporazuma naročito u slučaju:

- da prvorangirani ponuđač s kojim je Naručilac sklopio okvirni sporazum ne želi neposredno na osnovu izvornih uslova i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma s Naručiocem sklopiti ugovor o javnoj nabavi putem okvirnog sporazuma;
- da prvorangirani ponuđač naknadno ponudi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene okvirnim sporazumom;
- da ostali ponuđači sa kojima je Naručilac sklopio okvirni sporazum ne žele neposredno na osnovu izvornih uslova i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma sa Naručiocem sklopiti ugovor o javnoj nabavi putem okvirnog sporazuma;
- da ponuđaču/ima iz okvirnog sporazuma nadležno tijelo zabrani pružanje ugovorenih usluga.

Ostale odredbe

Član 14

Za sve što nije izričito regulisano ovim okvirnim sporazumom i Tenderskom dokumentacijom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji uređuju ovu oblast.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog okvirnog sporazuma ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog okvirnog sporazuma rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Primjerci okvirnog sporazuma

Član 15

Svi ponuđači potpisnici okvirnog sporazuma zadržavaju po 2 (dva) primjerka istoga dok Naručilac zadržava 4 (četiri) primjerka.

Stupanje na snagu

Član 16

Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja istoga od strane Naručioaca i Ponuđača/â.

NARUČILAC

PONUĐAČ/I

SAGLASAN SA NACRTOM OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56 – Kula C, PIB: 02326710, Broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Zoran Sekulić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča _____ sa sedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore broj 0102-2704/7 od 06. 11. 2015. godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija);

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponudāča *(naziv ponudāča)* broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora su usluge telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj _____ od _____. 2015. godine i prema ponudi ponudāča.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi broj _____ od _____. 2015. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za izvršenje usluga navedenih u članu 1 ovog Ugovora iznosi _____ € (slovima: _____), sa uračunatim PDV-om.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos od _____ EUR-a, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši mjesečno na žiro račun Ponuđača broj _____ kod _____ banke, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema fakture.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Mjesta izvršavanja usluga predstavljaju objekti na mikrolokacijama navedenim u Tenderskoj dokumentaciji u Poglavlju - Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od **365** (tristašezdesetpet) dana od dana početka primjene ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja i potpisivanja od strane oba ugovarača.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom angažovanih lica.

Član 6

Naručilac se obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

V RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca, Naručilac je obavezan da prethodno pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta, te pokušaju ih sporazumno otkloniti. Ukoliko se Naručilac i Izvršilac ne dogovore sporazumno u vezi otklanjanja utvrđenih propusta, ili se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete od Izvršioca.

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 8

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti Ugovora odnosno vrijednosti ponude, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ovaj Ugovor je ništavan ukoliko je potpisan sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

VIII OSTALE ODREDBE

Član 10

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 (tri) godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 11

Za sve što nije izričito regulisano ovim Ugovorom i Tenderskom dokumentacijom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji uređuju ovu oblast.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke.

NARUČILAC

PONUĐAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu

račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podgovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podgovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podgovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podgovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podgovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podgovaračem/podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podgovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosioca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. list CG” broj 42/11 i 57/14).

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0102-2704/7 od 06. 11. 2015. godine, za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 EUR-a, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.